

<b>SPEED LIMIT</b>	<b>* SPEED AWARENESS COURSE <u>OR</u> FIXED PENALTY</b>	<b>FIXED PENALTY ONLY</b>	<b>STRAIGHT TO SUMMONS</b>
<b>20mph</b>	<b>25 – 31 mph</b>	<b>32 – 34 mph</b>	<b>35 mph +</b>
<b>30mph</b>	<b>36 – 42 mph</b>	<b>43 – 49 mph</b>	<b>50 mph +</b>
<b>40mph</b>	<b>47 – 53 mph</b>	<b>54 – 65 mph</b>	<b>66 mph +</b>
<b>50mph</b>	<b>58 – 64 mph</b>	<b>65 – 75 mph</b>	<b>76 mph +</b>
<b>60mph</b>	<b>69 – 75 mph</b>	<b>76 – 85 mph</b>	<b>86 mph +</b>
<b>70mph</b>	<b>80 – 86 mph</b>	<b>87 – 95 mph</b>	<b>96 mph +</b>

\* SAC is not suitable for excess speed in a 20mph limit and eligible motorists should be referred to WDU